

Setswana
Kgato

Mosese wa mebalabala

2A



Leah Sapi



Medumopuo (e e booleditsweng)

w

Medumopuo (e mešwa)

ts

Mosese wa mebalabala

Setswana

Kgato: 2A

ISBN: 978-1-77981-471-5

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Leah Sapi

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Arty Musoke

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthha 2023.

Mosese wa mebalabala



Leah Sapi

Kitso le Maletsatsi ba ipaakanya. Ba etela
Malome Tsetsewa. Kitso o bakile dikuku.
Maletsatsi o rata go apara mosese wa
mebalabala.





A ka apara eng? A ka apara mosese wa
mebalabala. O mo lekana botoka. Gape o
rata mosese o go feta.

Ijoo! Maletsatsi ga a bone mosese wa
mebalabala.


Mme o mo fa mosese o motala. O lebega a
sa itumela. Maletsatsi ga a rate mosese o.
Mme o a mo makalela.





Kitso a lebelela Maletsatsi ka go makala. A mo fa sekhete se se tala. Le sona ga a se rate.


Ka bonako Maletsatsi o bula raka ya diaparo.
A tsena ka fa gare ga yona. A goga diaparo.
Diaparo di gasagane, fela mosesee ga o
bonale.





Kitso o bona diaparo di gasagane. “Ijaa!
Maletsatsi o dirile eng? Bona diaparo di
gasagane.”

Maletsatsi a ya go lebelela mo teng ga lae
ya ga Kitso ya diaparo. Moses ga o bonale.
Mme o dumisa koloi. Maletsatsi a emisa
matsogo a hemela godimo.





Maletsatsi a bula moteme wa diaparo.
Diaparo di gasagane. Maletsatsi o lebelela
eng? O lebelela mosese wa mebalabala.

Maletsatsi a boela a lebelela ka fa gare ga raka ya diaparo. A sela diaparo. “Bonang! mosese wa me ke o. O tsutsubane“ A ka dira eng?





Maletsatsi a sidilola mosese. A o apara.
Mosese o mo dula sentle. A tsamaya a
itebelela a lebeletse le Kitso.

Kitso a boka Maletsatsi, a re ke naletsana.
Maletsatsi o ne a itumetse. Ba tsena mo
koloing. Mme a re “Ga re a leta ka phoso.”
Ba itumetse go leba ga malome Tsetsewa.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monganyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utwela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tsweletsa
- Dithako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirui Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthunswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwenda e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa dithapi
- Ga ke rate merogol!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Sethako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnene
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotthe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnene
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, mothathleledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itsie nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Dithhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo



Room to Read




NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT



Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletswe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhaloganyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweletswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.



Ulwazi
Lwethu



ISBN: 978-1-77981-071-5

9 781779 814715